WIKIPEDIA

Tulu

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie


ತುಳು ಭಾಷೆ

Die woord "Tulu" in Kannada-skrif

Tulu (Tulu: ತುಳು ಭಾಷೆ *Tuḷu bāse* [ˈt̪uɭu ˈbɒːsæ]) is 'n Drawidiese taal wat deur sowat twee miljoen mense in die Indiese deelstaat van Karnataka gepraat word. Die geskrewe vorm van Tulu gebruik die Kannada-skrif.

Die bekendste moderne spreker van Tulu is die aktrise Aishwarya Rai, wat in Mangalore gebore is.

Tulu **ತುಳು**	
Gepraat in:	🇮🇳 Indië
Gebied:	Suid-Asië
Totale sprekers:	1,7 miljoen[1]
Taalfamilie:	Drawidies Suid Tulu-tale **Tulu**
Skrifstelsel:	Kannada-skrif
Amptelike status	
Amptelike taal in:	*geen*
Gereguleer deur:	*geen*
Taalkodes	
ISO 639-1:	*geen*
ISO 639-2:	
ISO 639-3:	`tcy (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=tcy)`



Verwysings

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Tulu.

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Tulu" (http://www.ethnologue.com/language/tcy) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20190606053641/https://www.ethnologue.com/language/tcy) vanaf die oorspronklike op 6 Junie 2019. Besoek op 21 Desember 2015.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulu&action=edit).

Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Normdata ✏	GND: 4564578-4 (https://d-nb.info/gnd/4564578-4) · NDL: 00573446 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00573446)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulu&oldid=2216726"

Die bladsy is laas op 24 Junie 2020 om 22:34 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.